

# Uputstvo za dostavljanje podataka o javnim nabavkama u elektronskom obliku

## Opis i faze

Svaka od kantonalnih organizacija po uredbi Vlade KS je obavezna da objavljuje podatke o javnim nabavkama na svojoj internet stranici. Kako bi se ti podaci preuzimali u centralni registar javnih nabavki, organizacija je dužna da podatke o javnim nabavkama pripremi u formatu JSON, na javno dostupnoj lokaciji.

Radi uniformnosti, JSON datoteka treba imati slijedeći naziv i lokaciju:

`http://<naziv_web_stranice>/JNabavke_<jednoznačna šifra organizacije>.json`

npr. `http://abc.ks.gov.ba/JNabavke_28010001.json`

Javne nabavke imaju 3 faze sa slijedećim poljima:

Rb	Opis polja	Naziv polja	Moguće vrijednosti	Podrazumijevana vrijednost	Napomena
1	Jednoznačni interni identifikator javne nabavke	Nid	Cjelobrojna vrijednost		Obavezno polje, mora biti jednoznačno
2	Jednoznačni identifikator budžetskog korisnika. Svi budžetski korisnici imaju jednoznačni identifikator koji dodjeljuje Ministarstvo finansija. Ukoliko se radi o vanbudžetskom korisniku potrebno je koristiti šifru koju dodjeljuje ZIS KS	Organizacija	Cjelobrojna vrijednost		Obavezno polje
3	Šifra nadležnog ministarstva, dodjeljuje je ZIS KS	Nadležno_min	Cjelobrojna vrijednost		Obavezno polje
4	U kojoj je fazi JN	Faza_postupka	Cjelobrojna vrijednost 4, 5 ili 6 sa slijedećim značenjem: 4. Plan nabavki 5. Pokretanje i tok postupka javnih nabavki 6. Ugovaranje i realizacija javnih nabavki		Obavezno polje
5	Naslov predmeta	Naslov	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		Obavezno polje, mora biti jednoznačno
6	Obrazloženje	Obrazlozenje	Tekstualno polje (MEMO)		

## FAZA 1. PLAN NABAVKI

7	Status plana nabavke	Objavljen_dopunjen_izmijenjen	Cjelobrojna vrijednost 1-4 sa slijedećim značenjem: 1. Objavljen 2. Dopunjen 3. Izmijenjen 4. Ne donosi se	1	
8	Datum izmjene statusa	Datum_plana_nabavki	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		
9	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu	Prilog_plan_izmjene	Tekstualno polje sa URL adresom PDF priloga. Ukoliko ima više priloga razdvojiti ih uspravnom crtom “”		

**FAZA 2. POKRETANJE I TOK POSTUPKA JAVNIH NABAVKI**

10	Jedinstveni registar nabavki JRJN / CPV kod	JRN_CPV	Tekstualno polje dužine 8 znakova, koje može sadržati samo cijele brojeve od 0..9, ne smije sadržati crticu "-", i ne može sadržati više vrijednosti nego samo jednu (radi se šifarniku od 9454 stavke koji se može vidjeti na linku <a href="http://jn.ks.gov.ba/">view-source:http://jn.ks.gov.ba/</a> )	Primjeri <b>ispravno:</b> "03117120"  <b>neispravno:</b> "3117120" "0311712-0"
11	Kako se postupak JN provodi	Vrsta_postupka	Cijeli broj od 1 do 10 sa slijedećim značenjem: 1. direktni postupak 2. onkurentski postupak 3. tvoreni postupak 4. ograničeni postupak 5. pregovarački postupak sa objavom obavještenja 6. pregovarački postupak bez objave obavještenja 7. takmičarski dijalog 8. konkurs za izradu idejnog rješenja 9. poseban režim dodjele ugovora 10. ugovori izuzeti od primjene ZJN	
12	Datum kada je obavještenje objavljeno	Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci	Datum u formatu: dd.mm.YYYY	
13	Gdje je obavještenje objavljeno	Obavjestenje_objavljeno_gdje	Tekstualno polje koje sadrži jednu ili više cjelobrojnih vrijednosti 1,2,3 ili 4, koje imaju slijedeće značenje: 1. Portal Agencije za javne nabavke BiH 2. Službeni glasnik BiH 3. Drugi pisani mediji 4. Drugi elektronski mediji Ukoliko je objavljeno na više mjesta razdvojiti ih uspravnom crtom " ". Primjeri: "2" - Objavljeno u Sl. glasniku BiH "1 4" - Objavljeno na Portalu i u Drugim el.medijima "1 2 3 4" - Objavljeno na sva 4 mjesta	
14	Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH	Broj_postupka_nabavke	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)	
15	Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka	Broj_Službenog_glasnika	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)	
16	Naziv pisanog medija, osim SG BiH, i datum kada je objavljena nabavka	Naziv_pisanog_medija	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)	
17	Link gdje je objavljena nabavka u elektronskom mediju	Link_u_elektronskom_mediju	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)	
18	Procjena vrijednosti nabavke u KM, iznos bez PDV-om	Procijenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)	
19	Koliko je bilo prihvatljivih ponuda	Broj_prihvatljivih_ponuda	Cijeli broj	
20	Kolika je vrijednost ponude u KM koja je prihvaćena	Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)	
21	Ko je ponuđač čija je ponuda prihvaćena	Odabrani_ponudjac	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)	
22	Ostale ponude firmi	Ostale_ponude_firmi	Tekstualno polje koje sadrži naziv firme.	

			Ukoliko ima više firmi razdvojiti ih uspravnom crtom “ ”		
23	Da li je postupak JN poništen ili nije	Postupak_ponisten	Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 slijedećeg značenja: 1. NE 2. DA	1	
24	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu	Prilog_odluke_obavjestenja	Tekstualno polje sa URL adresom PDF priloga. Ukoliko ima više priloga razdvojiti ih uspravnom crtom “ ”		

### FAZA 3. UGOVARANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI

25	Treba biti link na naziv predmeta iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci	Naziv_predmeta_ugovaranja	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera) koje sadrži naslov predmeta iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci, preneseno kao polje pod r.br. 5 iz ove tabele		
26	Naziv firme sa kojom je ugovor potpisan	Ugovor_potpisan_sa	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
27	Kada je ugovor potpisan	Datum_potpisivanja_ugovora	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		
28	Kolika je vrijednost potpisanog ugovora u KM	Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
29	Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove	Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima	Cijeli broj		
30	Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Broj_obavjestenja_Portala_JN	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
31	Da li je bilo izmjena u ugovoru	Izmjene_aneksi_ugovora	Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 sa slijedećim značenjem: 1.NE 2.DA	1	
32	Brojna vrijednost koliko je bilo izmjena /aneksa	Broj_izmjena_aneksa	Cijeli broj		
33	Ukupna vrijednosti u KM realizovanog ugovora	Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
34	Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove	Ostvareni_rok_realizacije_u_danima	Cijeli broj		
35	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu za ugovore/anekse	Prilog_ugovor_aneksi	Tekstualno polje sa URL adresom PDF priloga. Ukoliko ima više priloga razdvojiti ih uspravnom crtom “ ”		
36	Datum unosa	Datum_unosa	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		

### Važna napomena

Pripremljenu JSON datoteku potrebno je provjeriti po pitanju ispravnosti strukture i sadržaja. Ispravnost strukture, tj. da li je JSON datoteka dobro formatirana, trebate provjeriti na stranici <https://jsonformatter.curiousconcept.com/>.

Ispravnost sadržaja je potrebno provjeriti kod polja koja koriste šifranike, tj. smiju imati vrijednosti samo iz određenog skupa, kao npr. polje “Faza\_postupka” koje smije imati samo vrijednosti iz skupa {4,5,6}. Ispravnost sadržaja možete provjeriti na stranici <https://jsonpath.curiousconcept.com/> npr. za *JSONPath Expression: \$.nodes.\*.node.Faza\_postupka* vratiće vrijednosti polja “Faza\_postupka” i tu se odmah može uočiti da li su vrijednosti ispravne.

Potrebno je obavezno provjeriti i strukturu i sadržaj. U slučaju neispravne strukture JSON datoteka se neće uopšte moći importovati u centralni registar, dok će se u slučaju neispravnog sadržaja podaci importovati, ali neće prikazivati ili će se prikazati netačno.

## Primjer

Primjer datoteke u formatu JSON sa 4 sloga, odnosno sa 4 unesene javne nabavke:

JNabavke\_28010001.json

```
{
  "nodes" : [
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14157",
        "Organizacija" : "28010001",
        "Nadlezno_min" : "212",
        "Faza_postupka" : "6",
        "Naslov" : "Nabavka licenci ",
        "Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
        "Datum_plana_nabavki" : "",
        "Prilog_plan_izmjene" : "",
        "JRN_CPV" : "48317000",
        "Vrsta_postupka" : "1",
        "Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
        "Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
        "Broj_prispjenih_prihvatljivih_ponuda" : "",
        "Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
        "Odabrani_ponudjac" : "",
        "Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
        "Postupak_ponisten" : "",
        "Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
        "Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
        "Ugovor_potpisan_sa" : "QSS d.o.o. 4200103980007",
        "Datum_potpisivanja_ugovora" : "28.12.2016",
        "Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
        "Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
        "Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
        "Broj_izmjena_aneksa" : "",
        "Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
        "Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
        "Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_nabavka_licence_2016.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_licence_2016.pdf",
        "Datum_unosa" : "23.01.2017",
        "Ostale_ponude_firmi" : "",
        "Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
        "Broj_postupka_nabavke" : "",
        "Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
        "Naziv_pisanog_medija" : "",
        "Link_u_elektronskom_mediju" : "",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14100",
        "Organizacija" : "28010001",
        "Nadlezno_min" : "212",
        "Faza_postupka" : "6",
        "Naslov" : "Test ranjivosti",
        "Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
        "Datum_plana_nabavki" : "",
        "Prilog_plan_izmjene" : "",
        "JRN_CPV" : "72254100",
        "Vrsta_postupka" : "1",
        "Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
        "Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
        "Broj_prispjenih_prihvatljivih_ponuda" : "",
        "Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
        "Odabrani_ponudjac" : "",
        "Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
        "Postupak_ponisten" : "",
        "Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
        "Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
        "Ugovor_potpisan_sa" : "",
        "Datum_potpisivanja_ugovora" : ""
      }
    }
  ]
}
```

```

"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_-_test_ranjivosti.pdf",
"Datum_unosa" : "18.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},
{
"node" : {
"Nid" : "14096",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadležno_min" : "212",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Nabavka sviceva - mreznih uredjaja",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "31214100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "Disti doo Sarajevo 4200077450002",
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "13.12.2016",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "45",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_nabavka_sviceva_2016.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_sviceva_2016.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},
{
"node" : {
"Nid" : "14095",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadležno_min" : "212",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Osiguranje uposlenika 2017",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "66512100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : ""
}
}
}

```

```
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "1",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009",
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "10.01.2017",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "365",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" :
"http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_osiguranje_uposlenika_2017_0.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_polica_osiguranja_2017_0.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},
```

**Za sve nejasnoće ili pitanja možete kontaktirati na telefon 033 562-175 ili [Denisa.Durakovic@zis.ks.gov.ba](mailto:Denisa.Durakovic@zis.ks.gov.ba)**

**Organizacije koje imaju Drupal mogu dobiti odgovarajući kod.**